

O-1 b *Tribal government council and head men,
Government Council, Headmen.*

JY

Kgosi ena le matla a go roma batho koa e ratang go ba roma teng. Ele tiro ea kgosi ka nosi. Ge ele tiro ea kgosi le morafe fateng kgosi ga ena matla a go dira jalo a ise a bolele batho ba gagoe gore tiro ea morafe ke eo. Morena ge a roma mophato o bolela monna ea kuoang mokgosi gore a kuoe mophato oa ggore, o ee koa bona ne o o etsa tiro ea gore koa teng. Ga gona motho ea ka ngongoregang ka gope o tla itumela fela. Morena moetlo kgosi ea Batlhako e ne ele morena ea nneng a na le matla ge re ke dira selo ga a sekope ope, o seetse fela ka bo ene. Ge a kua mophato are ba ea golo ga go na ea ka gana, gongoe go ngongorega. Fela ge a dira tiro taa mafafe a ise a kuoe mophato o begela banna ba lekgotla gore tiro e tsoanetseng go etsoe ke e. Ge ele e tona e begeloa banna ba botlhe gore go tseanetsoe ga diroa eng. Ke gona banna ba tla bona gore ga ka dira mophato ofe, o be o boleloa mokgotleng gore mophato oa gore o etsa eng. Ge lekgotla le phatlala mophato oa itse gore tiro ea ona ke eng. Ka nako ea morena Moetlo go ne go lengoa matotla (Masimo a kgosi) fela o na a na a ka seke a phuthela banna gore ba buoa ka ona, e ne ele tiro ro ea gagoe. Tiro e neng a e phuthela banna e ne ele noka e eneng e fatoloa ka ngoaga o mongoe le o mongoe, eo na noka e, e ne ele tiro ea morafe o otlhe oa Setlhako kgomo tsa bona le bona ba ne ba anoa mo eona. Ke ka mo eneng ere, ge e eo go sebetsoa, morena a e kuela mokgosi ka morafe. Morena o bitsa banna ba betlhe ge ba sena go phuthega o ba bolela go e go tsoanetse gore go sebedioe noka go metsi a tle a seke a tlhokofala, mo marigeng. Ke gona janong banna le morena ba akanyang gore o fo go ka sebetsoa ke mophato oa bonne nne. Ge morena a batla mophato gore o mosebeletse, o bolela fela gore o sebetsa a sa kope ope. Ka jeno morena Molopyane ene o na le thata fela ge e kana ka ea ragoe morena Moetlo. Tiro e ngoe le e engoe ea ratang go edira. Morena Moetlo o na roma batho fela kafa a rata g ka teng. Le ge a rata go phutha batho se a seba phuthelang, o na a sa kope ope. Le eseng bo rangoanagoe, o na a dira fela ka fafa retang ka teng.

Le monnae, o na a seke a sebetsa le ene, Morena Moetlo o na are batho ke ba gagoe, le borena ke ba gagoe. O na a na le banna ba lekgotla le di kgosana, fela fela ge a etsa taelo, ga a na sepe le bona. Tiro ea bona, ene ele gore ge a batla batho kgoro ea kgosana eo, o romela lefoko fela koa kgosaneng eo, gore o batla batho ba eona, gongoe motho mo eona kgoro eo. Kgosana tse le tsona ga di na matla a gore di ka roma batho. O na a se rate sepe fela.

3

Ge a ka tsoara kgosana gongoe monnae a rumile motho koantle go taelo ea gagoe, o na a mo direla molato. Ge a roma motho, o romela motho gore a eo go bitsa motho eo. Gore a tlo go moitaela ka nosi eseng gore a romele motho eo mongoe gore a o raea o mongoe gore morena are "Ea koa jaaka Morena "olophyane a etsa". Le gona Moetlo ga batle gore a thusioe mo tirong ea gaoe. Le nanna ba lekgotla ba utloela fela se a se buoang. Tiro ea bona ke gore a ba rome ge a batla motho o mongoe mo motseng. Ka jeno morena Molopyane ene, laola le banna ba lekgotla le di kgosana. Ge a rata go etsa selo ke gore o tsoanetse gore a ne le banna ba dikgosana gore ba buoe se ba batlang go seetsa. Le gona ga se gore a ka phutha batho fela a ise a bolele banna ba lekgotla le dikgosana le banna ba lekgotla. Ke bona ba gakollang morena gore kang e, eka phutheloa batho, gongqe nyaes. Le ditiro tsa gagoe, o di bolaile ga atlhoe a sebeletsea ke batho esetse ele ba o, le bao fela ba ba santseng ba mosebeletsa. Tshimo tsa gagoe o oa di etemela ga gona batho ba ba santseng ba mogadima. Ga ese kgoro ea Magodielo kafa tlase ga kgosana Mokgosi. Bontsi ba batho bo tlogetse. Go ipona ene ka bo ene fela. Banna ba lekgotla le di kgosana di mo tsieditse.

4

Morena Molopyane.

<u>Banna ba le kgotla.</u>	<u>Dikgosana.</u>
Modisaadikhu	Mokgosi
Amose	Rang'kgate
Mantholoane	Meshaka
Rasetopa	Modisaadikhu
Toollo	Amose
Meshaka	Tollo.

Mokoddi (secretary)

Nkatsoa

Banna ge morena Molopyane a ba kgetha o ba kgethetse gore batle ba mo thuse mo tirong ea gagoe ea motse, le batho. Banna ba ga ba kgetheloa gore ba na le leruo le lentsi, gongoe ke bahumi. Ga gologolo banna ba lekgotla bao, ba kgethiloeng ke morena ka nosi. Dikgosana tsona di ekgethetsoe ke dikgoro kgoro e ngoe le engoe e ikgethse monna eo e mmonang gore o na le tlhaloganyo. Ea mo isa koa moreneng go o mmeba, gore ke ene tlhogo ea bona. Banna ke bona ba morena a sebetsang le bona, gore mothuse le gor ge a batla go etsa tiro, o buoa le bona. Le ge a batla go bolela le batho sengoe o bolela banna pele. Ke bona ba tla buoang gore morafe o itsisioe kgange. Ge morena a batla banna ba lekgotla, fela dikgosana ga di tle phuthegong eo. Ge go batlega dikgosana fela banna ba lekgotla batle phuthegong eo. Ge morena a batla banna ba lekgotla le dikgosana ke gona batlang ba botlhe. Go tlo utloa gore morena o buang eng. Go sanneng jalo go tla ba ba batlegang. Phuthego ea di kgosana le banna ba lekgotla e bitsoa ke morena ge a ba batlela sengoe. Gongoe a rata go ba bolela sengoe. Phuthego ea morafe o phuthega ka taelo ea kgosi a dumalane le banna ba lekgotla gongoe dikgosana. Ke gona ba tla kueang mo kgosi gore banna ba botlhe koa kgotleng. Phuthego ge e bitsoa go na le monna ea kuoang mokgosi ke eona tiro ea gagoe fela mo motseng. Ge go batlega a kuoe mokgosi gore batho ba tle ba phuthege, fela ba o boleloa gore a tlhalose, gore go batlega banna bafe. Ge go baylega banna ba botlhe oa tlhalosa. Ge go batlega banna ba lekgotla gongoe dikgosana o oa tlhalosa. Ba ba sa bidioeng ba itunne. Go ee fela ba ba d bidioang. Ka molao ke gore ba ba biditsoeng ba tsoanetse gore ba tle ba botlhe. Le ge ba satla ba botlhe dikgang tsa bona di tsaela f pele. Ba ba ^{ga} sepong ga ba diroe sepe, ba omangoa fela ke morena. Phethego/e teene kantle go morena, fela ge morena a boleletse monna eo mongoe oa dikgosana gore a tle a ba bolele gore o ba batlela eng kgosana ke gona e ka tsentsang phuthego ele gore ba boleloa fela gore morena areng gongoe o batlang. Go sanneng jalo ga etsene, go fitlhela a ba ea teng. Ge a seo ga go dioroe sepe ge ese a ntse a laetse monna eo mongoe oa lekgotla gore a tle a bolele batho gore tiro gongoe dikgang ke eng. Dikgang tse di boleloang mo phuthegong ea banna ba lekgotla gongoe dikgosana ke dikgang tse morena a ratang go di bolela morafe.

Banna ba ba na ke gona ba tla akanyang le morena gore a dikgang tse di ka boleloa morafe. Ge ba dumelana ba bitsa phuthego ea morafe gore ba tla ba tloe kafa dikgang ditsoanetseng go tsamaea ka teng. Ge ba sa dumalane, gongoe ba bona gore ga se dikgang tse di ka boleloang morafe ba di tlogela ba di fete. Ge morena a biditse phuthego ea dikgosana go buoa ene morena pele a babolela gore dikgang gongoe ngang e a e ba batlelang ke fe. Gongoe o rata gore go diroeng phuthego ea di kgosanag gongoe ea banna ba lekgotla, e tsena mokgotleng. Ke gore ge e biditsoe ga gona motho ea tlaeang fa teng ge ese oa teng. Ge ba sa utloane, ba bitsa phuthego ea morafe gore o tle o ba thuse fela ga se gantsi ntse fa o ka fitlhela banna ba lekgotla ba sa dumellane le morena, gore morafe o be o tle go thusa. Ke gore morena a ba bolela kgang bona ba e bona fela gore a e siametse morafe, gongoe ga ea o siamela. Phuthego gongoe banna ba lekgotla ga ba na thata mo phuthegong ea bona gore ba sekise motho. Motho ge a na le molato o sekisioa mo gare ga morafe. A sekisioa ke morena le banna le lekgotla le eo mongoe mo banne fela, earatang go buoa mabapi le kgetse ea monna eo, a ka buoa ge a bona ba sa ee kafa a ba bolelang ka teng. Banna ba lekgotla ledi kgosana ga ba dueloe, ba sebetsa fela, ke gore motho eo mongoe le eo mongoe ea dirang tiro ea morafe, ga a dueloe. Le bona ga ba dueloe, ba go bega baeng koa moreneng. Le ba ba tlisang dingongorego di utloiba ke bona, ba di isé koa go morena. Ga se gore ge motho a tlisa molato oa gagoe, o bolela banna ba botlhe ba lekgotla. O bolela le mongoe fela, ene ke ene a tla bolelalang morena ka ga kgetse e. Morena ke ene eanong a tla e bolela banna ba bangoe ba lekgotla go tloga fo, ba tla bitsa phuthego ea banna ba botlhe gore ba tlo utloakgetse e. Ke gore morafe o seke oa ngongorega gorc batho ba sekisioa koantle ga morafe o sa bidioe go tlo utloa. Fela morena ke ene a tlholang dikgetse, fela motho o mongoe le o mongoe ge a batla go botsa sengoe kaga monna ea sekisioang o oa dumeloa gore a ka se botsa. Koa morago morena oa tlhola kgetse, mogare ga morafe.

Headmen.

Dikgosana

Areas.

Mokgosi

Mamakau

Mokgosi o bone bogosana ka lebaka la ntat goe, o na a ntsoarelletse ntatagoe ka gore ntatagoe e ne ele segole, a kgaogile leoto. Fo fitlhela ntatagoe a soa a ntse ele kgosana ea ba magodiello. Ene ke ene re ka reng o tsere maemo a monnae Ke kgosana ea batho ba rasekati, ba bidioa leina la ntatabona. Sekati ke gona batho bareng ke ba rasekati. Dikgosana tse dingoe tse di beiloe ke batho ba tsona ke gore mokgoro. Ba ne ba bona ea e keteng o botlhale. Go be o beioa ene. Meshaka o beiloe boemong ba Ranko, batho ba bone gore Ranko ga tsamae kafa ba neng ba rata kateng. Batho ba Masudubele ba bone gore Ranko a ka seke a ba sebeletsa kafa ba ratang kateng. Dikgosana tso tsotlhe di fetoa ke Modisaadikhu ke ene kgosana e tona, ka gore ene ke rangoanago Morena, ka mo a leng mogolo mo bona. Dikgosana tse monena o dilasetse gore di ka sekisa motho mo dikgoro tsa tsona, melato nyana e seng ea sepe. Ge motho a iteile o mongoe a mo intshitse madi, eo ga ba tsoana gore ba eseke. E sekoa koa kgotleng la morena. Ge motho a pala go duela mongoe kgetse ea bona e sekoa ke kgosana ea bona, le ge mongoe a rogile o mongoe. Ke gona kgosana e basekang, le gona ga a tsoana gore ge a atlholo motho, kotlo ea gagoe ea feta "Podi" ga ea fioa thata ea gore e atlhole motho kgomo. Morena ke ene a tlholang ka tlholo ea kgomo gongoe go feta fo. Banna ba dikgosana ga ba kgetheli le go direloa ga ba direloe. Go itsebetaa bona ka nosi. Le gona ga ba rome batho koa ba ratsang teng. ~~Fekasege=asinskaannid=~~
 Fela ge a romela motho koa moreneng go isa dikgang teng fateng oa mo roma, le motho a ka seke a gana. Fela ge motho e ka seke ea more sepe, e tla molebelo fela. Ka gore batho ke ba morena, gase ba gagoe. Batho ba mokgethele le ge bapeile mabylla gongoe ba tlhabile kgomo ga ba mo abele, o oa beloa fela ke ba abo, ke bona ba mo abelang jaaka ene le ene a ba abela ge a tlhabile kgomo gongoe a peile byaloa.

Relations with others. (Setsoalle gengoe tsalano).

Setsoalle ga rena lesona thata, le gona ga rena motho ea nang koa motseng o mongoe gore buelela le bona. Fela le mokgoa oa setsoana gore ge motho gongoe batho ba tlhoka sengoe, ba sekppa koa motseng o mongoe. Le ge ele gore ba ba tla mafulo a di kgomo o mongoe o buoa le kgosi ea motse, gore a ba thus. Banna ba tlhatlaganyane le bona ba ne batle ba kopele dikgomo tsa bona metsi mo Bathakong gore ba nose selemo so sotlhe. Bathako ba ne ba duemela, ba ba thusa fela ka gore ba ne ba sena koa ba ka nosang teng. Fa gongoe ge dikgomo tsa motse o mongoe di ka tsoara ke batho ba motse o mongoe batho bao, ba bolela kgosi ea batho ba kgomo tseo. Kgosi ke gona e tla bolelang batho ba gagoe gore ea timeletsoeng ke dikgomo di koa bo ne ne, eo a timeletsoeng ke dikgomo o batlela ntlateng. Fela ga rena setsoalle sa gore re thusanye ka ditiro, bangoe le bangoe ba etsa tiro ea bona. Kafa ba ka kgonang ka teng ke gore kgosi e ngoe le engoe e bona ka nosi. Ga e batle gore e be e bontshe e ngoe gore e ea tlhaela mo ditirong (Seane am re "Magosi a tshabana bofatsoa" Ke gore o mongoe le o mongoe o tshaba o mongoe.

Citizenship.

Motho ge a fudugela mo motse, a dumeloa gore ka aga mo go ona. Ga ka ioe gore ke mo agi a ise a be aage ntlu, ga a sena go aga ntlu a be a fioa tshimo a lema, ke gona a ka baloang le bagi. Le ditiro tsa motse, ke gona a tla simollang go sebetsa le bona ga dumeloe gore e kare mokgotleng a buoa sengoe. O lebelo fela bagi ba ba gologolo gore ba buoang eng. Ene sa gagoe o dumela fela se sengoe le sengoe se se builoeng. "Seane sare Moeng o naka di maripa" Ke gore motho eona o tsoanetse gore a nne sebaka a ise a be a buoe mokgotleng, gongoe sebaka sa ngoaga tse pedi, tse tharo. Ke gona a ka dumeloang gore a bue mokgotleng. Motho oa etsang mosadi ga ke a falela mo motseng, a sena monna. Ge ele gore a fudugele mo motseng o tsoanetse a be a tla ko ba bo mo motseng, fela ene o begeloa kgosana ea motse, o tshimo le ntlu ga di fioe. O na fela le ba bo, ke bona ba tla mo tlamelang o dilo tso tsotlhe, tse a tla di batlang. Le ngoana fela jalo ge a tla mo motseng o tla ko ba bo. Le ene ga begoe, ke ngoana oa ntlu e o fela. Batho ba ba fudugelang

276

K32/13

7X

mo motseng ga ba tsoengoe. Ke batho ba morena. Motho ge ele mosagi o ne le thata eo go ka ipuelela mo kgotleng, fela ge a ka na kgatlhanong le lekgotla gongoe morena ga atlhe a dumeloa gore a ka buoa sengoe mokgotleng ke gore o senya lekgotla o tlhantshe batho gore ba nne kgatlhanong le lekgotla le morena. Ge a tsoenya thata o oa kobioa mo motseng. Gore ga atlhe a siame. Fa gongoe motho ge a looa oa kobioa mo motseng. Jaaka monna eo bareng ke Rangogo o kobiloe mo motseng ka lebaka la boloi fela o na mo mecloaneng ea naga ea Setlhako le Masekiti. Pele ene ele monna ea neng agile Motlhakong ka lebaka la go dubaduba o kobiloe. Fela mosadi eo gothoeng Tobane le ene o kile a tsoaroa ka boloi fela ene ga ska a kobioa o ntse antse Motlhako. Fela ga ke itse gore ene ke gore o tsoeroe gongoe fela, fo ga ka itse go itse morena le banna ba lekgotla le dikgosana.